

**UP**

Ime (ime jednog roditelja) i prezime: _____
Naziv pravnog subjekta: _____
Adresa stanovanja / sjedišta: _____
Broj telefona, FAX-a, mobilnog telefona, e-mail adresa: _____
Adresa za dostavu pošte: _____

Općina Novi Grad Sarajevo
Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo
Odsjek za rad, socijalna pitanja i zdravstvo

Predmet: **Zahtjev za priznavanje prava na uvećani dodatak na djecu za dijete/djecu:**

1. _____	rođ. _____	god. _____
2. _____	rođ. _____	god. _____
3. _____	rođ. _____	god. _____
4. _____	rođ. _____	god. _____
5. _____	rođ. _____	god. _____
6. _____	rođ. _____	god. _____

(upisati ime i prezime djeteta, datum i godinu rođenja)

Uz zahtjev prilažem:

1. Prijavu mjesta prebivališta za sve članove domaćinstva,
2. Uvjerenje o kretanju za roditelje,
3. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete/djecu (pribavlja se u skladu sa članom 158. stav 4. ZUP-a),
4. Ovjerena kućna lista o broju članova porodičnog domaćinstva.,
5. Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva (bankovna instrukcija),
6. Dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na uvećani dodatak na djecu (obrazloženje na poledini zahtjeva)

Napomena:

- Dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starija od 6 mjeseci.

Napomena za taksu: Na osnovu člana 8. tačka 7. Zakona o administrativnim taksama - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01-prečišćen tekst, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16) korisnik je oslobođen plaćanja takse.

Rok za rješavanje: 60 dana od prijema zahtjeva.

U skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11), kao nosilac gore navedenih i dostavljenih ličnih podataka, saglasan/saglasna sam da nadležna služba vrši obradu istih u postupku rješavanja predmetnog zahtjeva.

Podnosilac zahtjeva

U Sarajevu _____ godine

(ime i prezime)



U zavisnosti kojoj kategoriji podnosilac zahtjeva pripada, dokaz pod rednim brojem 9. podrazumijeva dostavljanje:

- Rješenja o invalidnosti za dijete/djecu i roditelje invalide 90% i 100%,
- Nalaz i mišljenje ustanove o bolesti djeteta/djece (šećerna bolest, karcinom, leukemija, TBC, celijakija, kronove bolest, ulcerozni kolitis, hepatitis B i C, epilepsija ili poremećaj autističnog spektra),
- Rješenje o utvrđenoj preostaloj sposobnosti za djecu ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju,
- Rješenje o starateljstvu,
- Rješenje o stalnoj novčanoj pomoći,
- Izvod iz matične knjige umrlih za roditelje i sl.,

Pravo na dodatak na djecu ostvaruje dijete, odnosno porodica koji imaju:

- prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva;
- boravište u Kantonu Sarajevo po osnovu statusa raseljenih lica i izbjeglica u Kantonu Sarajevo.

Izuzetno od čl. 6. Zakona, pravo na dodatak na djecu mogu ostvariti i porodice u kojima dijete i bar jedan roditelj djeteta ima državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Dodatak na djecu pripada djetetu do navršenih 18 godina života.

Izuzetno, djeca koja su ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju dodatak na djecu pripada za vrijeme školovanja i osposobljavanja za život, a najkasnije do 26 godina.